

EMFA HO W'ATUBRA GYINAPEN, NEW YORK KUROWPON WO HA SE WOREBEOA WO.



Atubrafo Mmara Mmoa

Se wope atubrafo mmara kwan so mmoa a wontua hwee na ahobammɔ wom a, frɛ **800-354-0365**, firi Dwoada kosi Fiada, 9 ANCPA kosi 6 ANWUMMERE.



NYC AHYENSODEE Kaade

Kyerɛw wo din ma IDNYC, NYCfo a wɔadi mfe 10 ne akyi nyinaa mantam adansedi kaade a wontua hwee. San ye no foforo wɔ intanet so anaa ye nhyehyee na kyerew wo din, frɛ **311** anaa kɔ nyc.gov/idnyc



Borɔfo Adesua Ahorow

Sua Borɔfo a wontua hwee bere biara, wɔ babiara. Kɔ wespeaknyc.cityofnewyork.us na wobonya nsem pii.



Akwahosan hwe

NYC Health + Hospitals (H+H) betumi de hwe a egye ntempe, daadaa akwahosan hwe, nhwehwemu ahorow, banbo nnuru a wode ma, ne pii ama. Frɛ **1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)** wɔbekyerɛ wo kwan akɔ beae a eben wo. Se wope se wobeka akwahosan nsiakyibaa nhyehyeee ahorow ho, nea NYC Care dwumadie ka ho a frɛ, **646-NYC-CARE (646-692-2273)** anaa kɔ nyccare.nyc



Adwene mu Akwahosan

Se wope kokoam mmoa ne abusuabo a eda adwenemyareɛ ne nnuru a wode di dwuma a, frɛ **888-692-9355 anaa 988**, anaa tɛste **WELL kɔ 65173**. New Yorkfo betumi akɔ nyc.gov/mentalhealthaccess se wope nneema a efa adwenem akwahosan dwumadie ho wɔ kasa ahorow mu wɔ NYC, anaa fa NYC 988 wɔ intanet so di dwuma wɔ nyc.gov/mentalhealthservices na nya adwenem akwahosan dwumadie ahorow.



Nea Egye Ntempe

Se biribi a egye ntempe si a, frɛ **911**. Se yeka tebea a egye ntempe a nea ekyerɛ ne tebea a ahia mmoa fi polisifo, odumgyafo adwumayebea, anaa ambulance ho ntem ara. Senea mmara kyere no, New York Kuropon Polisifo Dwumadibea (New York City Police Department) no ntumi mmisa wɔn a wɔaye boɔne atia wɔn, adansefo, anaa nnipa afoforo a wɔsrɛ mmoa no atubrafo gyinapen ho asem.



Amansan Nhomasua

NYC mmofra a wɔadi mfe 4 kosi 21 nyinaa betumi akɔ aban sukuu. Se wope se woka ho a, kɔ schools.nyc.gov/fwc anaa frɛ **311**.



Kurow no mu Nneema ne Nsem

So wohia kurow no mu nneema anaa wope se woka chwaw bi ho asem? Frɛ **311** anaa kɔ portal.311.nyc.gov



NYC Atubrafo Nsem Ahomatromfo

Frɛ yen ahomatromfo no wɔ**212-788-7654** firi Dwoada kosi Fiada, 9 ANCPA kosi 5 ANWUMMERE, anaa emɛɛl yen wɔ askmoia@cityhall.nyc.gov

EMFA HO W'ATUBRA GYINAPEN, WOWO HOKWAN AHOROW.

Kwati Atubrafo Nsisi

Se wuhia atubrafo ho mmara ho afotu a, kasa kyere mmaranimfo a wowo tumi krataa anaa Atentrene Dwumadibea (Department of Justice, DOJ)-ananmusifo a w'agye no atom nkoa. Wubetumi ahu won a w'agye won atom na wonim won din wo [nyc.gov/immigrationfraud](https://www.nyc.gov/immigrationfraud)

Hokwan ahorow a ewo Atubrafo Mmarahye Bagua mu

NYC nye atubrafo ho mmarahye bagua. Se aban a ehwe atubrafo so no ne wo di nkitaho a, wowo hokwan ahorow. Ko [nyc.gov/knowyourrights](https://www.nyc.gov/knowyourrights) anaase fre yen atubrafo mmara ahomatromfo a wontua hwee wo **800-354-0365**

Adwumayefo Hokwan ahorow

Wowo hokwan se wotua wo yare ho akwammisa, akatua a eba fam koraa, adwumaye a eboro so ne nea ekeka ho wo New York Kuropon mmara ase. Ko [nyc.gov/workers](https://www.nyc.gov/workers) na wobonya nneema anaa fre **212-436-0380**

Ka Nyiyim Ho Asem

Ateete ne nyiyim ye nea mmara mma ho kwan wo NYC Nnipa Hokwan Ho Mmara no ase. Se wope se woka nyiyim ho asem a, yesre wo fre **212-416-0197** anaa fre [nyc.gov/reportdiscrimination](https://www.nyc.gov/reportdiscrimination)

Nneema a Wode Ko tia Ofie mu Basabasaye

NYC wo ha se worebeboa wo se worehya basabasaye bi a. Wobetumi ako [nyc.gov/nychope](https://www.nyc.gov/nychope) anaase fre NYC Ofie Basabasaye Ahomatromfo wo **800-621-HOPE**

Won a Wohaefie Hokwan ahorow

Wohia mmoa wo nsem biara a efa tu a wotu obi fi fie anaa wo dan wura ho? Ko [nyc.gov/tenantprotection](https://www.nyc.gov/tenantprotection) anaa fre **311** na ka se "tenant helpline" (won a wohaefie ahomatromfo) na wobonya mmara mu afutuo mmoa a wontua hwee

Hokwan a Wowo se Wonya Dabere

Wowo hokwan se wobisa dabere se wonni baabi da a. Nya dabere dwumadie denam Dwumadibea a Ehwe Won a Wonni Baabi Da So, (Department of Homeless Services, DHS) beae a wakyerere se ko ko no so. Sua pii bere a wofre **311**

Dwadifo Ahobammwo

So wowo chwaw bi wo adwuma bi ho? Se obi a wodi dwa no, wowo hokwan ahorow. Fa asem kodan bere a wofre [nyc.gov/consumers](https://www.nyc.gov/consumers) anaa fre **311**